

1 Molahlegi ore ge aitha
ore ke ngwana athipa amaaba
Ka sega aga mokoli amatsheli
Ka thipa kere go sega ka ga fela
lichaba. Kegafetse Bakopa ntle
ngwe yare Mathebe kaba gafela
Mmaliaakere.

Ngwana monna Keile Kare shalang
gabo lena leagile nna Kesa ya Setswa
llon Lebywana.

Keshupile la toole Bantumela magokope
ane Battogee Ba be be la Bare aena
ngwana wa monna Keise Setswallong
Lebywana. Me Keshupile la Toole
Lechibogo rea lingopeng kwa Mathebe
me eile gwa wa Se Lumaeli Sare
Tshere Molapo.

4 Kghoshi Ramatsheli ore
ke ~~K~~ matswalete kwa motse.
Puri ehlaba bashimane ba ka tsea
Bywang ehlaba mollana ehlaba
Bo Selopi sa Bo ngwana amabas
phara. Basho ka llotla Lesoya gware
Kgwahla ea Kokorega; Babang ke
ha pharile ka Tsoke la magata
llareng bang bagara li kopi
le thuma la Bo Mathebe a moshi leitse
gopala Mogatsa nthede le gomarela
sekete

Direto tsa Magoš'i 134/43

Mohlamme wa Marhomo I
 Sechaba ge se mpete Sere Ke
 Mohlamme Kgoshi ea Balimole Baro
 Ramotsoalle Amokone

Mathabathe I Ge a itheta ore
 Ke Seswai sa matts'a abo thupa li otta
 bathu a bo meretloa ere hube ele. Shebeng e lellwa
 go hlabana ntwa, ntwa Kehlaba ne le Manjisi Kwa
 Kwa Bo Rutha Kobo.

Ramatsheli wa I Ge a itheta
 ore Ke Makgwentee amafera otshela
 mafera Pitsa ya mafera entse li
 to-to Pitsa mafera entse litotwana
 age ntse le hlabana lena Bo Maabahu
 tena a le hu ke gona le Bonangla marumo
 Kayeno

Paleli mabhe ore ke
 Sefarele sa Mangwachipane,
 Dan ~~ete~~ ngwana wa motula chipi
 gare go moja ya ponapona ya Kena Ka
 eena fateng sa sero kwane ya lala kampa
 kima monatong. Aie ge aka mpona ke loesa
 Kgolo ke lwa le motu bo shogo shogo
 Aka likela ka sehlare atsega are gake ya
 tswala ngwana Ketsmetse Lelimo.

tja ngaka ga erutwe mezele
go alafa ke ga eona

Gorras ka Seema See.

Kegore eena oruti lwe litaba
le lihlare; Ube alafa ngaka
ev emorutaang ka keloea
thatoea ngaka ev emorutaan
alafa le some la likgomo golefa
Thuto ea gage eo atswane tse
golefa. Eena go afelitse likgomo
tse li le some se alinea moruti.
wagage, ottare nna ke felitse
byanong gotta itse wena ka
lihlare tse kapa na ke go bo-
ntsi tse eng kateng. le litaba gottare
eena abona kapa abonang kateng
gore abochwe ke tse ezele ea
Thuto ea gage,
Kepar lenteme le lihlalo setsang
Barutiwa ba lingaka gou ba itse
gore ngaka ga erutwe mezele
go alafa ke ga eona.

Ge eena go rata eena morutiwa eena otte
li ra keloea gage kwa thase ea litaba
lea kalapo.

Mawa a li tala heliteto tjana
~~ma~~ Mawa a sentwane,

- 1) Ke mpurefere mantsam Kgakaca
 jopa ke entso mabala atsona atla
 ehuile, mpurefere kena lithe libeli
 nale moraro
- 2) Magamara amagapa ts'wetju, baba
 zapuli libo belwa ga heli puli da
 ev tili puli da enonne
- 3) Moraro mogolo wa selikwa likwe
 thedelego leballo Mahlaku a lina
 le aora ku nuoshi. Batho le eakya
 Balata
- 4) Moraro wa Thaga etala sehlega
 ke agiti ka oka meja Bolibi
 vena Thaga etala ge otsea sehlega
 wa oka meja Boliba uga oshi
 li thagana lithe wela Bolibeng
 vena mottobo ke zoboleje
 Kare se Be Bana lehla Keny Bana
 Ba se e le maeli anoka.
- 5) Moraro wa motho omacka witta
 otswa jabo mogolo mokwene, ottilo
 gwaka le hanu.
- 6) Moraro wa Se sele Kua Sellega
 Kelle nji Masuing Kuru jobong
 lifofany Kirata Unne Kattoze
 Kapofa

Mawa ali taola

K34/43

27/11

7. Moraro wa mashianyan Kgatupe oeo
llala morole Kgajeli ago wa Jawa
mong atsewa Maru wa Kgomo mong
atsewa makakeng.

8. Moraro wa nakeli dona ea mafata
mapala mantji Ke abile Ke Ba Ke
tsutsuba Ke Shoshobaza Sifaklogo
la mopo lone Kegana nalo.

9. Moraro wa Kubutona atamade
Ketserwe Ke mese atsela mitse
atsela a sa tsee motho mitse go
tsa magane

10. Moraro wa jotshile gone
Tse tse gosena Subata sea
mapulo. to. Motsumi lo are
ng potu le swikeng Kumang

10. Sanjane twala masika Bogoshi
Bogotswana.

~~11. Sanjane nana twala masika
B~~

11. Sanjane nana abo Kgoshi
Sejele ntlong Thamaga Sepi
hle mabala li mabala li go
erile Kgomo eabo eare go
Tswala Thamaga eabova
eatswala Thamagane

24 - 134/43 Kets + sa li taola 6

13. moraro wa maupo alithari tsa
gotsoalwa na ~~gotsoalwa~~
gobelezana thari ebelegeng
Bari Ke ebelegeng Boori

14. Mereko putta tsa bo notoli
pibile Boshigo liafuta li putta
putta lip li hla meetwa mepasa
Batho le ea Keja Batata litlou
na mehlae mego ea tsona, Mahel
ulloa ke linoko gota rota
go Bonoko gotosa naga
li rorobya.

15. Mereko eliphapa phepa phe
opepe morago.

16. Mereko ea tšela Bonoka line
mili tšela gotaba aena mose
Pili wa lone

17. Mereko ea namoleleng
mashoboro motsu moshadi
wa swa

18. Mohlakolana wa peralila
le li la pile

19. Mohlakola wa mamotsekgathi
Tshekgatha

20. Mohlakolana wa Basitti
Basitta

2. 10 Mawa alita ola 134/43

20. Mohlakolana wa matsepe
~~Kgosi~~ Mahleku ke ora
a~~h~~oseli

21. Mohlakole omogolo wa
mamahlagere aKge'si

22. Mohlakole wa~~ke~~ oiphapa
opepe pile le morago silabi
Setta le motsei wa Kfamo


23. Moremogolo wa mapala ke
~~hal~~ falile Kefali lwe ke Bo-
hwa le pile

24. Mōshibe wa mamahlagere
aKghesi' ote se oshi Bele
Kolohe aeshi bele ka Boklale
Kolohe kele dimo eja ya

25. Gu^uwe. go^uwe kepsiri
Ramaluman^e atsel^e sentse
ohuma luma le tsel^e ntswe
le Be o Kweleng

26. Moremogolo omootsua
umatsua go tsoe wa raga
wakooshi obola ea naga.

27. Mpho fshoane Botswela
mullo nna sake butswel
ke sa eja.

Hlapalima a Poo ehuli
 chibogong ngaka
 ehuli chibogong Is'ea Kepu
 le epele ngaka. 
 Le tsee yhipa le thale fvd
 Keli opa saere galifele etta
 Dale Keli opa,

28. Hlapalima a konopa Mokgatta
 Katshe ette obone gwefa ga
 Mokgatta Mokgatta keomaselo
 mabele

29. Hlapalima a puo ehuile chibogo
 ng neaka ehuile chibogong
~~otse ke pu. a pu. neaka~~
~~Ke pu a pu. neaka~~ ke liepa
 mabele etla sale ke tiepa.

30. Mangwako ose thogo
 Thogo omotsware
 omolwetse wa neng kemolae
 tse wa kgale

31. Mangwako opulo
 Theri filo lesa li rathora
 Tho obesogolele obolele

32. Mogoloro wa mangwako
 gae mogoloro ke mokokoma
 kemogolooa wa Rra maza
 tsa uta tsare go uta lia se
 jewe liare vena siboko okem
 kakae kebene ka njana amoka

33. Mangwako opulo Theri filo
 lesa li ratharato olese go
 lele obolele.

26
34

Makgolela aepala litse mesako
Raga ke maruatoa li kgomo
oua li shi bihla oua li roba
mesako

35 Makgolela aekhophakgolo
la moshate kea fufula mosohu
okare aefoa va salisa litrogono
ke mosohu gwa sala bohlaya koloha

36 Makgolela a be a setja sere
masal

37 Makgolela a amaphaka a
Bakwaluba

38 Makgolela a mapheka mona
aner

~~39 Makgolela amagatsa mola
nau~~

39 Makgolela asile swana
sarekokofo eru se sere
koko molapom wa pa
relapose gwa nam
gasje more Saje
nana ea motho

~~40. Mphofope maantsa-
muri~~

34. Mabolakola
omotsho wa mame-
hlagare akghepsi

35. Mabolakola wa phaepe
felle le morago
dikapa selahi seta le
mutsei wa Kgamedo

36. Dibola apitsi ea mogwali hali-
hogile ba ngwaketsi Ke Barwa
sehlogo sa ngaka

37. Hlojane ya Sezamu yamu Se makhura
BoKgamatshela hvaliatto, hlong ea
guya legottola

38. Hlojane ea lehlotshela latsela hlotshela
~~la tshela~~ hlotshela moyane moetaeti
muri Ke ntse lekhokwa kahloke
la muri Kentse motlwa ka utlwa
muri.

Mohlanna Pit. wa

Se aitheda ore

Kgagali Ke se batana Ke Bata sa Bo
 Mmamkepe: Amocha. Pholo eenanang liklong
 sephoko, nare ya mosali ajatee Shamaga
 atsoo ka tswalwa agamphele khulong ya
 Rraba uba Alilepe Seklabana meretelegong
 pele ga bo magatishe abo liphele
 Basali kwa ga Phahla ga ehlwe ba loma
 le Bana ba Bona Ba lutse likoten tsa
 me hwelere a bo upeli ba chaba chipi
 ya liphego Charara. Thwagalima yaga
 Mabywana. Sefogohle saga Phakana alimo
 Kefogohle batha ka thoko ke ba
 Shupetsa Sekgo we sa thali
 ya mashegarepeng mola go khileng
 matsika amahu-bihu ge Basaki
 swa si liswana
 Ke sikgotle keja Konyama
 M... Kgwali ametlaka
 S... pele ga Moroto
 ... wa gagee.

Molahlegi T.

Ke marumo amasehla moga
 tsa Kollo! Mahlabe Sebata
 Kwatse ya Rangwane oisa
 Kae ele Kwatse ya Motho
 a epa le tsholo. Dau Morwa
 Morwetsane morwa Shebe
 wetla otta le Mahlaleroa abo
 Ba Bu Mahlo amajawajawa
 Umatala abo Mothibeli,

Mollamane getaithe da ^{K34/43}
one.

Kgomo ephaswa eabo Makgette
a letshela naka li lemela
Shelle naka li akgholo kghotta
Kgatheng ga lena Likologo bopa
Magothu ke Batho ba Kobo tsa
muyipana merotolo; Mole pula
gona tsa marothololi amago,
ling lina ka marothololi ama-
hubilu ebile eshiti sa le go
rebisa molala, yare ling
li taba tsaya le maeli
apelo, apelo amaya e sa khore
lengope le wela Batho, gale
wela littatta pela le Baba
mahlo ba wela. Ka magetta
ke Makulubele se ollelwa
mattakala a mebu le lichikil.
Kgajeli angwana le wa
ga ke angula ke Seripzwe
nkahe kgole kebe kaka
mohlare eke ke Bona Koa metse
athuya, metse ahlaelwa ke
maahlo go Boa. Ke Bone Koa
metse ahoelang mang aqosobang
lelefatse, moroa ~~wa~~
kgwali ametse, ametse
gaane Boapar, metse agona
mollo atukang atumale magala
kgwali goali amabala amatsa

Molehlegu I
 iena sebata tiisa I luttako
 tsagagolitiie Morwa Morwitsa
 neng Morwa Ihebe wetla
 otta le mpeya + sabo.

Ramatsheli ze uretoa
 Ke Sechaba Bare

Legapula Batho la Makgwantse
 Batho heno uba gapetse
 mo galali Ihaba Boshiyo
 Amakwa Batho oballe
 are go baya atatobala le
 minto lesoya ule Baga Makgo
 lo angwana lewa kwa Patametsa
 ne anoka. Makgwa ba motswere
 ba moisa mantshoking.
 vile go fihla aha thel thella
 vthelle tse Batho Baga setena;
 vile go Ba thella aboela ga Makgo
 angwana lewa atloga apitela
 Leso Maroteng aga Sehlako sa
 Bo Ramamane akgomu.

Basale Bantwana ^{K94/13}
Mashilo geaithe
one ke Littaro osepela
Shatha osepela Kali morana
Namarana osepela ka
phupo la mariga.

Jantwan

1 Matile bitshogo ore ge
aitbeda ore ke

Selepe sa Makanamusta
ntwa alira likare li sa
epyoa kekgo shi tsa tsepe
s sa ema kgorong ya
kgoshi antlang bakare
gare hlabane t nna kerile
go thunya athaka amasoya
gwa lumela le vlo yabe
go aana le vlo. Me
kerile ge kere Malira
ntumeleng ka uttoa go ana
anela t maphopa li makoko
abo zylare; me goile gwa
gana leshata dada go
mabotse are nna sethu
nya ke uttuile saga motgasa
thotwa ngope lerumo koe
ga molilima amatshela
me kerile go goga joa lumela
le vlo la be la lumela le moso-
tutse

1 Kwena ge eretwa Ke
Bantwane Bare Ke
Kwena aboliba morwa
phatana abolele

2 Pabali Ke Hlaachumo
amaralla.

3 Ishepe, Ke Ishepe chungwana
ya Lebwa Mekali Kea nanaila

Bazale Bantwana ze
Baithuda wa mathomo
ke

Montueli Makitta
ze aithuda oze ke
Kghapana Kathula adadago
Mochaabo le nchenqwane
ere magoshana amayane le
abuyise eseke Ba huneqateng
nna motho eo mots'o ke litiri
le segolo. Ketsire motho
wa kwatse ekhulong Kalahla
segolo. Motho akdre aho -
mlae ke Kgoshi ase ntlapela
akhunama arapela Papoli
ana, ke ileng seza batho
Ba Rakgvali. ere Baroka
Baya Ma Khuyo le Bathogele
ke Barwa Baga Mamushi amakoa
Barula Mgona Banele Mooshi
Letlafa la humatone amakoa
naqateng Mabzoana abasali
le aBanna areeng Magakala
reeng gobona Bana Bapa Ba
Katlitlue ke Baga Ma Katse,
ke Sekga morogo wa mpholi
okhile morogo Makhuyo ase
Kororo. Tzola meetse.
gago rutae matshoega ga
go rutae ~~matsho~~ go rutae
li ko kotta.

Ke leynala Sodwana K34/43
Pitso Katlo
ore ga aithida ore Phatoli
who moitoli ngwayana
aga masofa wakanya
wathugili Keijela Kefeta
Kule leja lebeta sa
Mamatswa jole Kuya Kefeta
Kushikire ~~Phatoli~~
Mekgoboli la Merumo
Kea Bona Kwa Morona
Alang

6. Bantwani ga #4/143

~~Bantwani ga Kwa~~

batuta leira la kuweng

13ane, ke barwakuwena

ntuile li ~~akgomena~~

anovka gkelema

keg oka oka kuweng

kebona mashiago.

maicibu camaija su eg

fa silu 30 mo. Baroa # Phatiana

uholetl

wa barwa samo

guma omotho

ga okene ke sibe sibe

motho matho wa phloa

motho viphloa mosekelabo

Mokgo Kolu wa Phoso

Zecitheda are

K31/43

Molumu amattwana utsivang
~~atsoang~~ le Berra Kgebutle
 Analopi. dau eja namane
 mahokotse cho Mottabpule
 Moleki alobota luttapa
 legata namane anare
 mabeo ekene ka mahlabatle
 pshiri echeu etharasa
 molumu. amasapi
 amakwala lipya etea
 bo tshela.
 monwa phoja Sibesebo
 matumo kebesetso li
 narra.

Dwanzane ke Sitsaramitso

~~Sitsaramitso~~ Samatukur Soga
 Batho

Maramake amasogana
 manetse mo sale plusang
 rebabulace. Batho waka
 ka ba beli ke batswere
 kubatswere ba htele linong
 loka la lokaena loka la
 namenze galekenae lekenoa
 kenna dau ea ke Malimo
 song larolya le kgantshelewa
 melala mormabgathing
 amannepe a marafong

Bala Se Bothora le Bala
 wa ene amohlake
 ho wa bolike ake
 Batho ghe kare ke Bola
 ea motho a sija kare
 a sijaang uia balimong
 mola motho gop sija wa
 ja ba sabo batho ere apsi
 se tswetswe sa sa mokohe
 se ja batho se hitile
 kgomo sa eja motho
 sa eja molisa a eora
 me mena maabo o se ke
 wa pita kswanyane
 koe a gale o peng o se ya
 naga le makgwa ka
 ylobo.

Leneke le thadaka
 one ga githuda ore ke
 naka le thadaka le tswantzane
 thadeng ya nkwato lina ba mahlo
 amagolo ale antseega ~~me ke se~~
 eleng mahlo abonang seketi
 apae mahloane amayane
 kaya faya fare ja mahlo
 amagolo. uena ba mahlo amagolo
 ale ntshya motho sanke
 athera le mogollome

Makua kano
a re ge aithada ore Ke ^{34/43}
Makua kano a re o ka
Chabogo la matsepe

Machos Mahlamani
a re ge aithada ore
Ke ntata amasaroli Keshla
hile Satenole mequtige
Se utwa nta ^{Reko} arumo Bohloko

Ke Solwane Patse
Kotulo ge aithada
a re Ke Phatoli aho moita
Ngwanana aya magofa wa
ngaya onthozile ke ipela
i ke beta kha kele ~~sepe~~
sepe se beta sa mamomotsa
~~mechabogole~~ Sechikha
~~mechabogole~~ mechabogole
mechabogole la Makuumu
ke a bona kwa morena
a lang ke bona kwa se e bo
Mama

0
Kake se eratoa gani
ke marua kigomoktra
da majileng gware mo
hlana wa jweku mago
kphuc Mupile Salomo
Bahompia gto jekva
Katsomo,

ngwatōke kghoshi
eava Bartwanee
nampomae o sluleny
vava bekwaneeng
Men

1035

Ceo ya ge motho a yala molato
 Ge motho atsea mosali asena selo ettare ge
 le s'ogana le le shino go tswala ngwana
 wa ngwanana ettare bogali ba gage
 Ba tswa ke Baso ngwanana;
 Me Ele gone Baile mo bogali ba maagee
 Ba tswa polelo eo ereng vena le s'ogane
 hysale kage o sa tse ka selo vitsa gone
 ettare mohlango go tswang morweli
 ago rallo gapa bogali ba gage gone
 etlo ofetse bogali ba maagee.
 Me ge Batswali ba mosali Basapa cikamo
 ettare go phethegile. bogali bobohle ettare
 Basage byoale kage aphetse bogali ba
 maagee;

Isa motho ge a go yaka mosali
 kwa gaabo mogolo me asatse atsera
 otla kgopula ka tse taelo ea maagee ge
 asaphela. are eoyaka mosali kwa geno
 mogolo. Me Battare ettare ge oshino go
 mo tse wa meya kaele eo osatseng
 omatsere me ettare ketsea me
 eo kenangae, ettapulele eomogolo.

Ge motho eo atsera mosali,
 me gware morago a eo tseya eomong
 kapa ke morweli wa kgoshi
 ge gotata eena monna eo wa pile
 etla pile ele wa pile.

Ge Kgoshi atsera Basali kapa mosali
 li yare morago ayala eo eleng
 sehlogo sa sechaba ke ena akattosa
 ng Basali baba leng kwa pile gage
 ge. Moraga eo ge gotata eena

Ge goata eena Kgoshi aka eo
trea eomong Mosali eo alebaneng
le eo wa tlong gutsewa ke Sechaba
gore eo ke eena alatlang wa Sechaba
atshela Babang ba ba tserung pile.

Ge ele motho ature mosali Kapa
Basali aka site are gotse eomong
atose are eo wa Kagano ofita
Basali Ba aba tserung pile

Ge Monna eo aile are ge atsea motho
mo ayo tloa letsoke kwe gaabo
mogolo gore etare mohleng nzoan
a wa magalwabo Malomeagwe
agvile ya Ba gona aka moyala
na me antse ature me ke
elwa atatang apita mosali vapo
le by aile are ge aatrea aeo
motho la letsoke go shupa
gore ketso ke tse mosali eo

(2b)

Lesogane gale jolile.

Dadago lesogane ge abona
gore eo mura wa ke ogvile
otta Moisa kwa gabo mogolo
are nzwana wa line ogvile
me ke Bone batling Bare laka
moyakela mosali eo akatmeneng
amoture etare agvile. lesogane
gana le lathe la motse
gotare pile gshi aki motho
me Bare go Bona kgarhu eo
me Ba tse lesogane ba leisa
gaabo mogolo gore ete aeo
tloa letsoke ia peletso ea mosali

P 20

Ises ya Molato wa mosali

R34/43

Ge motho atse mosali asena selo ettare ge lesogana lele shino go tswala ngwana wa ngwanyana ettare ge atsewa gwa bili wa ba tswali ba xxx Mosali eo atserweng molato, gwa ba heteng ette ba bone seo batho bas bathilong gotse ea ka sona.

Ettare ge batho bas ba hlage ba gapa litkgomo le li puli le lunku, batta gapa seo se ntsitswing ke batho bas. Battali gapa go le kaya Bogali ba Kelo eo ba che ileng mathomong aye go tsewa mosali eo molato.

ge motho eo omotsea molato Batswali ba ngwanaga battare vitse Boteng Ba Mosali eke Ba rena, wa sa gago ke mosali eo, me ngwana wa mathomo wa ngwanyana Bogali Bagage ke Baabo mogolo ge a phethile molato oo wa Bogali ettare Bana Bas. ~~Thogona ette bang bagaga le Bogali ba Bana ba hanyana ke bagago.~~

Ge motho oeo ya mosali kwa ga abo mogolo eena mosali eake mogolo. ngwana wa malomeago ge vile wa kwa gong kamoso wa ya gano mogolo lefa ba bogali aye ke lagage tse eleng litkgomo tsa molaping

2 db

fol. by 3

734/43

Motheo ge attoke leko ku Koa
gaabo Mogolo.

Ke. go shupa gone inale mosali.
Kwa teng. Me etlere Mohleng
amotseri otatti apita es oena osa
tseng omotseri.

Motheo ge ngwana wa gage
ahere kile Kgomo la Mathomo
me e bile le ena ele ngwana wa
mathomo wa Moshimayana
ahere ka Kgomo la Mathomo
Dadagwe ga gile agape Kgomo
es aisa kwa Bogwe Bagage ke
go shupa, gone otane wa mosali
kwa gaabo Mogolo.

Me ena Dadago usogana otare
ge aba nea lona abare are leitse
gone namane la Mathomo la
Kgomo es ke la Moshade. Me
Kgomo es etlere gotswala namane ya
Mathomo aisa Moshade are ke leberu
la Motheo waka.

Me ge asa tla le tsoku ena usoga
na le abe atsee Mosali kwa gona
ele gone motswala gwe esale lona
nyane aka Seke amoleta otta
tsee kwa aborang. Me ge Kana
So akayo yaka Mosali kwa
teng gaabo Mogolo ge gotata ena
aka Seke amotso solosa, gomuse
tse kwa Motago. Kege asa tla
le tsoku gaabo Mogolo. Kege lona
le tsoku ele Peletse Kgolo la
Mosali kwa gaabo Mogolo le so
gana.

Monna ge asatsa atsere
 mosali gaana gohlwe are mola
 atsere mosali eo mogolo, are ge atsea
 labo heli are kea tlo solosa gore kagano
 kutso tsea ga melome. Kapa ke ngwana
 wa kgoshi.

Ka se sotho Patolo ga elle Boshigo
 gwa Batolwa lwala Boshigo gwaile

Gape Chipi ga elle Boshigo Kapa
 goite wa Boshigo.

Chipi ge ella
 etla la mohleng go alafiwa
 mohwela gottare boshigo batsea
 chipe ea mogoma wa sesotho vobi
 li wang kagape ke lekhecha lele lemeny
 Mashimo me Ba tsea mogomana o sa
 teng ofelile ba vira Boshigo Ba
 alafa mohwela ka ona. me etlaba
 gonna teipi ellang Boshigo, gotta
 itsi wa gore go alafiwa mohwela

Tsa Monna mosali ge Ba huil

Ge Batswani Ba huil Kamoka
 go setse Baana. lefa ke la
 ngwana eo mogolo. me etlare
 go lile teng li ruiwa ke eena aka
 Baabelang Babaleng kwa mora
 go. Ka tekayo eo go datang eena
 eo mogolo.

Lithapulo tsa Pula ge esane

Ge Pula esane Batho Bakgobo kana ba ya
 Seheleeng. Baes Chuma li Beela mo nany
 thali ei teile sehlere. Kapa li ka ke
 li ka humanwang mogolimo ga sehlere
 me Sernaakata! Kapa sile mofatsi
 Seseng le seng seo se makatseng. Balta
 se chuma ka mollo batsea mallere amatela
 Ba Bea golimo ga Kgabo me goa tsoa
 mooshi omogolo obonalang kwa Kgole
 & legore fao thali Kapa li Beela li
 humanwang teng li fookwe kamphote
 wa Pula.

Jaji leo Pula ge gole lehlogonolo
 eette ene. Ge .

fao retla itse goye lithapulo tsarena
 lipihlile kwa legolimong Pula
 etla shupa ka gona.

Gwa Tswana hvale Kape go Kgobo
 Kanwe Kamoka Gore ette go fookwe
 seng ene. Kapa ge so iJewa Kgwele
 ke Batho ba balle legona ke thapulo
 ea Pula. Kapa goyo yaka Komme
 goya le tholo ke gona go tlapula
 Pula, me Karabo ya Molimo rebo
 na ka Pula.

Tsa go lwala ga motho ge ayaka
 ngaka me alwala wa go gafa ayaka
 nga ea go dafa bojafi.

Tswantse gore Bolmetso ha
 mohuta o a Bege Moshadi goi
 Tsitwe ke Kgoshi gore motho
 lo oyaka Silupe.

Go Jona motswala

Ke goyo tse Mosali Koa ga
Rakgaliaga, kapa ga malome ego
me ze omotšere Puli etaba eena eomo
zolo. Se oša motšea Puli ekaseku ea
ha eomo zolo.

Gotšea Mothofila

Ze otšere Mothofila ntle ze asa tšola
lekoku Koa gabo Mozolo gazona wa
tšeng amotšosa, me eena monna gogorata
eena keena akanneng are ketšotšea
gelo mozolo kapa ga Rakgali kapa ke
tšere ngwana wa Kgoshi atšosa
Mosali eo ka gorata gagage.

ngwana ngwako

66

Mosali eo eeng are gotšwara ngwana atšoge
ahoe. Kapa arang go tšhelewa ke likguedi
tše tšhelela atšoge a phume lifete, me
ayakelwa ngwako atšware ngwana
watšeng a phila, me eena ngaka etšare
go alapa ngwana eo otšare
aseke atšwarwa ke motho, wa motšwa
rang otšwanitše gore amotšufi. Me
motho eo aratang go motšwara otša ntsa
le seka kapa mphoengwe eo anang naso
kapa chlete kapa mphiri
me eena ngwana eo otša bitšwa ka gore
ke ngwana ngwako, me lege a hla letšwa
wa rufšwa ge aboleli siwa, go phlula ze agola
me ngaka etša moola lichiri amo alafa.

Mosali ge atserwe Molelo

Pottare Mohleng go tsewang
 Mmoria gwe, li kgomo tse
 li motseang ketsona liteng lia
 evetsa Bogali Bamnagwe.

Mosali ge aka ehwa asena

ngwana

Monna otta ya kwa gaabo Mosali ev
 ahwilinge o: aev kgopula Mosali ottare
 ke kgopula seantle byoale kage ke mitswe
 ke ntlo. Me ottare ge gole eomong zona
 kamolafeng Bata mona eomong.

Ge Mosali ev ahwilinge ane asatse ato
 petse Bana bagage eli Babagolo. Otta tse
 sa mporage Kwating, atsea motswelase
 ka thotho sa mo kgalabve. go Bane
 aka tsea Kwating eo eleng mago Bana
 bagage. eae mporage atsea Kwating
 gaabo Molelo.

✂

Thari

Le Mosali ko asena Baana
 monna lo otta ya kwa Bogwe ba
 gage are kettilo go kgopula
 Thari. Battanape Balumela
 Kapelantle lefela elo. Kage
 asena ngwana. me monna eo
 ottahene ayaka go kgokelloa Thari
 la letheka.

Banayana fela

Se mosali abeleza Banayana fela
 oyaka ngaka goe emofelole le
 theka, goe ane we le Bashwane
 Bahlakane eBe Moshumayane ehu ngwanja
 na ka solatlana.

To thea Bana maina

Maina a thewa ka go theloa Boraabo
 Mogolo me ere ze Ba thea Bathome
 ka ngwana eolong eomonyane
 kaho lefeng leo, ere eomogolo
 atte a thewe morago ga e
 monyane, Bashwane kapa Ba
 Setsana. Bathewa Broas.
 Jape Bana Bathewa ka lidi ragalo tes
 lika bang teng mo sechabeng. bathoale
 ka bo Lira tsagae. ntwagae. Kapa mekg
 va emeng ekalira galang mogae eboale
 Kaho. Thokaneq mantwane, se maina
 amang a go ba ithedang ka ona leina
 la go itheda mishi le Batswadi go thewe
 la go itheda go are shalang ga eno lewa
 lea gili nna kea ga ešo. me leina
 etaba, salang. Kapa ze ore gola e la ofitse
 majaji amanchi ontse ole mogae Battere
 ke Malula a laetse.

Theoa maina a Basali
 ka Sega ešo se ntwane maina
 abasali ga tswane le Ba Kopa Bona
 Batha maina gotswana la monna le
 le mosali a swana. maina abona ke antoo
 me rina tuthella maina abanna le Basali ga
 tswane.

Mago mo Kete

Kegone mosali ge ashino go
 tshala ngwana wa mathoma
 otla Biliwa gore ke Mago mo Kete
 Kaleina bag la ngwana. Joshua
 pa hlomphe ea gore Kajensonele
 ngwana ev atswanetseng gore
 ere ka eena ahlomphele

Hlalano ea monna le mosali

Ge monna ahlala mosali gotta utloelloa
 Polelo kwa eang teng.

Ettare. Ge go humanwa eomong oareng
 gaehlwe Kurata eomong. Kegona gotta
 ahlova. Ge monna akare nna gaehlwe
 Kurata mosali eo aneng amotsu ka teng
 gotta nwa monna litkgomo tsabo
 mosali abva le Baana.

Gezole kamokgwa omong kahlole
 etla hlakola mosali Baana.

Mosali go ~~ga~~ seke abva le Selo
 Ge mosali are jakellwe Kurata
 monna, gva Baana le Polelo e shupang
 maBana mosali otla Boa le Baana
 monna ahuelle le litkgomo. Kege
 Ihlalano ebaana le mabaka ago ahlole
 Ihlalano ea monna le mosali e shupoa
 ke li tselapela.

Phako ea mashumo

Gechaga etla neelos lekgotta
 gottare lekgotta la utloella Kafao
 Chimo eneiveng motho wa mathomo
 Chimo etaba ea sage ka Bopaki

Paka ea Moshimo Lehwiti

Motho ge M arata zolema mo tase ga
Chimo ya comong otswantse gore
akgopile.

Ge asa kgo pila Mong achimo a lema
Ka Kgang! Lekgotla letsoantse gore
le mo amogee eona leene Mong achi
mo.

Motho lo aratauz zolema mo tase ga Chimo
ea omongeo a humanang nthe a lema
otswantse gore akgo pile mong achimo
gosing byao ota lesa Chimo eo gore a se
hlwe aeo e lema che ea mong achimo

Ka ja Lefa

Kaga lefa, lefa ke la ngywana eo mogolo
ge zole leruo ka mo lafeng gotlare
ngwana eo mogolo wa Moshimane
e ba e na e leng mo ja lefa wa lafa eo
me e are gete le teng ka Bonchi me ali
a Bela Be M... na ge le likgafeli
Ka le kago eo e na ae Bonang eseng
Ka zolekama, Kapa abonang Kateng

Topiwa Chimo

Le motho a pilwe Chimo ke ea gase
gajona comong a ka hlwenng utta e ba
Ka are ke ea gase

Ch

Mellowane ea Chimo

Eomong le eomong otswantse gore ze
Mashimo a ba pane go baane le mellowane
o shupang moloane wa Kamologano ea
gase le eomong.

Go Motho alira Bogali otswanitse
 gore ahege kwa mosdadi. gore go shupe
 Bogali bo eena anang raho ba go shupe
 gore eena otsetwe ke motho eomong
 me ettaro Bogali Boshino go kena
 ge Baga pa likgomo me ahlakisa
 Batsi me le eena ahlakisa
 malaleliwa me otta ntsa le hla kore
 la dadago ngwanzana. le
 dadago moshumane otta ntsa le hla
 kore a Baga Kalona kwa mosdadi
 le

legs ea mosdadi
 Go Baga magali le motho eo alirang
 Moliro wa gape ge arata golira chaho
 ea gore ahekise. Kapa legi aka hlage
 aholaili photolo ekgolo otswanitse
 gore antse sehego sa photolo kapa
 sehego sa motho ge atswa makgweneng
 antse chuleti kapa ke mpoo epe eo eena
 aka enang kgoshi gore ke legs ea gore
 nna ke tsoa malib me ke hlage
 ke thwetse. Saketi ke seo.

Motho ge a peile byvala ele Ba
 letsema
 otswanitse gontsa sehego.
 ge ele Ba gonwa fela aka ntsa ge
 arata afa kgoshi. Kapa ge mosali
 a peile byvalwa Bosezana aka ena
 annoshi kapa abitse mo kgotse
 waxaxe. me ge atimana otta Bonwa
 majaji a. b. kapa a. s.
 Mosali wa monna otswanitse gore
 a pe byvalwa. a peele monna wa gape
 kamehla.

Kaga nama

Nama ke ~~gaga~~ motto ahlahile Kgomo nku Puli. Kapa ~~gala~~ ile phoofolo ettakwana ke tsona tseo eleng linama tseo Batho ba shebang katsona bogobe.

gape le ze motto oka bolaya noyana eboale ka Kgaka. Kgwale le huhu mosweli leba mo Kgonyane. Ketsio lifwang gore ke lima. K

Kagore liBatana tse li sa jweng gali hiliwe gore linama. nama ea li noyana le liBatana tse lisa jweng li Bitwa ka leina leshile la gore ke Mohlomara tswai ke nama ea tse lisa jweng li reng ge li Bolailwe meli Besetswe limpya

Kaga Likenywa

Ke likeya tsa lihlare tse li jweng letse lisa jweng li bitwa ka leina lagore ke likeya, kapa motto leena go kanna gwa atangwa gore leena onale likeya. me etlale ele Polelo ea setswantso. motto eo alo kileng obonwa ka likeya tse li lokileng. motto eo asa lohang rebona ka likeya tse lisa lohang.

Mabele

Ke lipf tseo Batho Baphuleng ka ona mabele rea Bitwa ka ga arogaya amang ke le Belebele. amang ke lephila. Amang ke mabele thoro ase sotho. Ke ona rehrang Bywalwa ka ona kapa nuka likgomo ka ona. ntle le mabele gagona eo a kaphuleng ntle le ona. mabele a jweng ke likgomo le unozana.

Magoro alichaba ses asebinang
 le moa atswang teng

Kgoshi la Sechaba ge anale masogana
 amanchi ettare ge ahuile litlogo tsa
 gage litta Bitša ka leina lagage gona
 Kgoro ee ke ya Moroa Kete, me
 eomong oeleng sehlogo sa mphasho wa
 gore me ge anale Kgoro ea gage ete
 hiliwa ka eena.

Mohlomong Bana ba Kgoshi batla
 haka Borena. Me eomong achaba ama
 tla Sechaba sep aev aga ko nageneng
 eshele kapa Sechabeng Seseng, Betho ba
 o Batta Bili wa ka eena Kgoshi eo.
 le Sereto seo eena aneng asebinang
 Mohlomong ge ashno gofallela koa
 nageneng eshele otla thoma gore eena
 o Bina Phopolo eo abonang emokga
 hlile me Balahla Sereto sa mathomo,
 Ba ikghithela seseng seseswa, seo se ha
 Kgahlile.

Pato ya moa ~~ya~~ ya mosali ea ngwana hae
 Kanako mang

Manna ge atla loba seo asebinang, kapa ase lirileng
 me are ge abujisiwa ase latola. onale molato otla
 lepi siwa kapa ai leng apata motho kapa dilo
 se senyakwang.

ge akaloba Pego ya ngwana wa gage atla
 seke alefa, ge aka Pata Bohlati ba ge atone
 ka maahle ge motho abolaya eomong
 otla lepi siwa kapa aloba Bohlati
 Bage eena aganne gonamole bath,
 ge Baloa onale molato otla lefa, ge

Mosali leena aka loba seo ase Boneng
 onale molato wa zokalefa =>

Mosali ze aka loba go fiwa ngwana
 wa gage aka seke a lefa.
 ze aka loba seo aseboneng e moleto
 wa batho ze Balwa. aseke a bolela kape
 eena a boneng kateng; onale moleto otte
 lefa.
 ze ngwana aka Pata Tabaya hvala ka
 ze e li ngwana otta otwa ka kpati
 gore ore sepe e na aseboneng aseke
 ase Pata. Kapa abone batho Balwa
 onale gore a bolele aseke a pata
 Dabaya ze eena a bone Daba me
 aepata otta otwa, aka seke a patila

Mosali Kapa monna leze eka ba ngwana
 ge a ile Pata moleto wa a boneng ka mahlo,
 otta Bujisiwa ze eena a ile abona? gore golire
 gile hvang Kapa vile wa Bona nne?
 Kamokgwa a li regileu kateng?
 le gore ze wena onoleteng li hlatsi ke bo
 mang batho baba boneu hvala ka wena ze
 vbona. me eena otta bolila li hlatsi ke onneng
 lile teng go direga Daba eo.
 Kapa a Bone batho baba neng ba seya Kapa
 Ba Pata Selo sa moleto. Kapa ke go pata Daba
 motho eo mo go lo e anang lithla ologano
 ze a kapata taba otta otwa ke lekgotla ka
 ze a patile Bo Paki Boo eena a boneng
 ze a humanwe moleto otta kapela, mo go n
 aseke a lefa ga be gase se siyi sa ka mekha

Leseka

Ke le motho a leroalaang ele la gage me ze aka
 chuwa, Batta, moxola ona Baahlekaya le
 lilo tsa gage, me Bare ke likgopha
 me Batta abila Bana Bagase kamo
 kapeng.

Lesika

K34/43

Ke leina la nama ea seo sehlahi
lweng. ge tswa letsoho le likgopo
li tla Bitwa gore ke lesika ke setho
siv Bantwane Ba Begang Kasona
go Mong wa Motse le Byvale ka
le hlakore la Moshadu. ge tswa
netse gore ehlona Sibego. sa Hamola
Pong ze wena Bai gohlabi setse.
Ule mweny wa Bona me Ba go nea Puli
Kapanku me Battare go gona eona uehaka
wena ware Mpa Balimo Reja nae, Me
Kege wena otla ntsa Nama ea lesika
ge e le kgomo otla ntsa letsoho: le setho
Seseng. gottatla letsoho le vole nkitseng
ke Sibego. Me ge e le Puli le nku ke
tsona li ntwang lesika.

Mapalla.

Motho ze aka twela Mapalla Bogolo golo
nnee Babolaye le leng. Me Kayeno Babone gore
gagvaloka Basana Bata Phalisa Kamoka
ja Bona. haka Mapalla akgomo
Kapa a Puli. Kapa alirui wa Kamoka
ga tsona eeng Dali Phalisa Kamoka
ga tsona tse o li tswetsweny e le
Mapalla, Batho kapa li tui wa,

Lesika

Ke Lesika la likgomo Kapa la
Kgweli Kapa la lyaji ketso
eleng Mashata. Kapa seo e le sese
likologileng seli ri leng lesika

Lekgotta

N34/43

Ke Banna Ba Mokgorong

engwe le engwe eo Batho Baazileng
ele sehlopha sa Batho. Bao eleng Beng
Ba motse Kapa Bao eleng. Metho
ea motse ke Lekgotta. Banna Baba
leng teng Mokgorong Bao Baleka
neng go ka ahola Mplato, Ke Bona
Lekgotta. Kapa Batho Bao Baka Kghetho
ng gore aBae Koa Kgotteng Bas
uttwella Mplato Kapeo Otsepilang
Kateng. Ke Banna Bale Kgotta
me Banna Bao eleng metho ea
Lekgotta

Ke Ba

1 Ke Ramogohwane a motseta
Rangwane akgoshi, Baga Rangwane
akgoshi le Monna go kgoshi wa
lafa lele latelang lelogu wa tseang
Serope sa moshadi le motseada
eo mogolo. le ngwana wa kgoshi eomng
Kapa Babang Bao Ba nang le kogo ea
goka uttwella li taba. Katswanelo

Tsibisa Banna

Tottere kgoshi otta tsibisa motseta
eomngolo wa fage eo aleng Dyode
Ka Rangwane akgoshi are
eo botse lekgotla me otswanitse
gore a thome ka monna go kgoshi
ke gona aka botseang le bare ba
kgoshi le ba Rangwane akgoshi
me ahotse le batseta ba magoro
annang.

me Banna Ba Lekgotla Batla Kobo

Kana Mokgotteng, me eena
motseta eo aBa Bi li tseng Keena
ateng area kgoshi are BakwBotkam
me Keena ateng kgoshi alayaena gore aba
Botse seo neng aba hiletsa sona

Meliro ea Lekgotta

KS4/43

Ke go utluella li taalo tsa Kgoshi ge
a linea ~~me~~ me kgona Lekgotta le
tha sehetka Meliro ea lona byvale ka
taalo tsa Lekgotta,

Go lenna le go thoma go lenna

Go thongwa ka kgwili ea november
muhlong ee yaka jeno. Pele gono go thongwa
wa scole ma ka ksweli ya Phatho-August; gore
ette bywan ette bo hlogee le mabele sco. Bywale
kage scoile gwa bwalwa ka kgwili ea Phatho gore
ere bywan ge Buhlo sca bokloge le Bywan.
Kajeno, go thongwa sco lengwa ka kgwili ya nove
mber ka go Boifa lipi tsa mabele le go Sene ga
Pula.

Kaga naleli

Go lebelloa li thutwa ge li psirima
Boshiso kapa ka mesa, mo meswen
kefao muhlong ea pele nang go lebelloa
go psirima ja tsona. Me kajeno ga
ehlwe go lebelloa li naleli go lebelloa
zona ja Pula-pula joka Bywalwa ma
bele le mapela.

Go lenna nang

Go lenna masogane kapa eo asenang
ngwana wa hira Balimi gore ette
Bare go molomle ba itemile.

Go lengwa mengwaga ee eobhe jagona
ngwaga o sa lengweng kagame se
go saki go wa lengwa ette sitho Barho
Baphula nthe le go lenna etasake goe
phelwa Byvale kage go phelwa ka
go lengwa.

Jozeuwa
 batho Zafolo Baza mahle thoo
 me se mahla asitiny gotta juwa seo
 Seileny sa Batiny kua mashemong Kapan
 go Bywalwa mahle le mahla. Me
 Thada go juwa mahle.

Mphoso
 Mphoso ke mahle asajweny asa
 Bywalweny kwang jaleso mo
 gntwane. Kase asitiny.
 Jozeuwa lebile Bely.

Mphoso ke mahle a Batswita
 le bilele Bili le tswana le mphoso
 me jale ti isi wa gone ke goja
 ga rina kwano. Goja Bahang Bao
 Ba nany lettala jafolo.
 le Bilele le Sittoa ting fela
 Bogoke Batiny Bo a Baba jabo yze

Di thou
 Ke li phofolo tse neng Bogolo jolo
 li le ting me Banna Bantwana
 Ba utwa ka hitebe gone ekile lia Ba
 teng me jafone lo areng kigek ekile
 lia Batiny. go bolelwa fela kase
 thona fela jafona lo atareng
 Dade mo joly vile a bona kapa
 a Bolaya. Barune li le ting fela

Marotse
 Ke seo sehwetweny le li Bywalwa
 kua mashemong. Maputse
 le marakara le matibe.
 Matibe madibe ke marotse ao
 a iswang moshade golomiswa
 Baana se solongwa ngwaga omo
 swa

~~Demane~~
 Ke lijo tse lijo wang ka se welo kapa so
 ape wa ka se welo. Kagone ge li ile lia seke
 lia a pwa ka swanolo li ka vipela. Batho
 Bao Ba li jileng. li li tholi li lo kete Baba
 Bao Bali a pwanang katwanolo
 me ge li sa a pwa so pila lia vipela
 me gase lijo tse Batho Baka
 phelang katsona byoale kase
 tsona esi lijo tse li ka phelisey
 Batho ge li sa apei wa fa pila.
 le li thau le li thoma kapa, li li
 tholi. le li thoma ka ga se lijo tse
 li ka phelisey Batho Bao. Basa
 li twa elang. li ka phelisa Batho
 Bao Ba li twa etseng

Go vipela

Batho ge ayile thada wa vipelwa
 ke lijo tse ali jileng. thata so vipela.
 lijo tse li sa utwaneng le teng ya
 motho. Thada so vipela li na wa le
 li thoma kapa le mehuta e ali na wa
 ge li sa a pwa fa pila.

Go vipe lwa solirwa ke lijo tse me
 huta e vhe e sa lo kenng. le felamili
 kapa ngoba. li lo tsa le labula kamoka
 lia a vipela li tswanake beling tsa
 mariza li vipela. tsa selomo so
 pisa fali ba vipela.

Ke man go abulany dikgata
 Eo abulany dikgata ke
 motseta eo mosolo wa taalo ea
 kgoshi le kgoshi aibeng amo
 laya goe kgoho kula batho me
 etheru ba kgoho kane. aeo bokā
 kgoshi goe dikgata koo pane
 me kgoshi otharu ba bokā
 moles kapa moloto. kapa tulo
 keo batho antsen goe bali
 utlwe kaena motseta eo e
 wa kgoshi me kgona eteng melo
 kamoka galone ea newa dikgata
 ka taalo ba kgoshi.

Lezalo

Ke go tsea mosali

Bogali ke go tsea mosali
 ka sentwane go yala ke se kgata
 go se sentwane ke go ekisa bali -
 cha ba

sentwane ke go tsea mosali

Bogali ke

dikgomo ba motho eo athereng
 katona kapa mokgwa wa
 bogali kapa onong othepele
 kateng. Bogali ke mokgwa wa
 thopano.

Moyaya

ke mokgwa wa
 letha bale magali Byale
 ka goe re yafily re ipsinne
 ka moyaya. kapa ka bogali

Bogali leyalo. Bahang ba li Kofya
jone Kusele. Sile Seng, m li nele

Ithaologago yatsona gone.
motho aitse gone leyalo le Bogali
gase Selo Sile Seng. So Broeli kase
motho akare Ketswa magaling
Ketswa moyangeng. Ketswe so
Tsea Ke tswa so yala.

me lo areng Ketswa foyala rutla
shupa jone ke phosho?

Ere ke tswa magaling; ke ketswa go-
yaya, Rutla itse gone oshupa gone otho
go ya moyaya omonati.

Motho se a huile. Likgopha

Le motho ahuile ru phutha lilo ka
jase. go thwe ke likgopha.

Lehufa

Motho se abona motho comong anele
le humo lafaga. me comong asaraki
se lo akakhe nanatso heru ke le hupa

Bozo

Motho se alwala otswantsi
gone abegwe ese ke lehu la Beswe
kele esthi motho lo abegwe Bolokwe
Ba gone ruw alwa ke motho.

END. b.